

**Skupština Crne Gore**  
Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

G. Momo Koprivica, predsjednik

Podgorica, 27. 02. 2023.

Predmet: Stručno mišljenje o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinsko-pravne koristi stečene krivičnom djelatnošću

Poštovani gospodine Koprivica,

u cilju doprinosa vladavini prava i opštem interesu za kvalitetnim zakonskim okvirom u Crnoj Gori, Akcija za ljudska prava je o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinsko-pravne koristi stečene krivičnom djelatnošću, obezbijedila mišljenje pravnog stručnjaka, nekadašnjeg sudije Evropskog suda za ljudska prava i profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Dragoljuba Popovića, koje Vam dostavljamo u prilogu.

Mišljenje je obezbijeđeno zahvaljujući institucionalnoj podršci Fondacije Sigrid Rauzing (*Sigrid Rausing Trust*) radu Akcije za ljudska prava.

Ovo mišljenje ćemo naravno objaviti na našoj internet stranici, nadajući se da će isto tako biti objavljena i mišljenja drugih inostranih ili domaćih stručnjaka koja o ovom zakonu posjeduju Skupština i Vlada Crne Gore.

S poštovanjem,

Tea Gorjanc Prelević,  
Izvršna direktorica

## PRAVNO MIŠLJENJE

### ***Usklađenost predloga za izmjenu crnogorskog Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću s praksom Evropskog suda za ljudska prava***

#### **1. Osnovni pristup**

Oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom je važan element borbe protiv organizovanog kriminala. Takvo oduzimanje predstavlja konfiskaciju, što je izraz kojem pribjegava Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud). Taj izraz će se u ovom tekstu koristiti radi lakšeg izražavanja.

Načelno bi se moglo reći kako se predlaže *izmjena sistema* postupanja u materiji konfiskacije. Ovo je jasno ako se ima u vidu da član 22 Predloga Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću Crne Gore (u daljem tekstu: Predlog, odnosno Zakon) predviđa izmjenu člana 35 Zakona.

Prema postojećoj zakonskoj odredbi *državni tužilac* u zakonskom roku po pravosnažnosti krivične presude podnosi zahtjev za oduzimanje imovinske koristi. Predlog izmjene predviđa da će *Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa* (u daljem tekstu: Zaštitnik) biti ovlašćen da u određenom roku podnese tužbu za oduzimanje imovinske koristi "u skladu sa Zakonom o parničnom postupku".

Odredbe koje za ovom dolaze unose izmjene u članove 35 do 41 Zakona, povodeći se za osnovnom idejom upravo navedenog člana Predloga. Ta ideja se sastoji u primjeni parničnog postupka na oduzimanje imovinske koristi, odnosno konfiskaciju. Umjesto državnog tužioca nadležnost za postupanje prelazi na Zaštitnika.

Pored trajnog oduzimanja imovinske koristi, postojeći Zakon poznaje i privremene mjere, o kojima u prvom stepenu odlučuje sudija za istragu, a u drugom sud (članovi 19-34 Zakona). Te mjere se izriču radi očuvanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i eventualnog naknadnog trajnog oduzimanja.

#### **2. Ocjena Evropske komisije**

Ovdje posebno treba ukazati na činjenicu da je u primjedbama eksperta Evropske komisije na pomenuti Predlog izričito navedeno kako konfiskacija van krivičnog postupka može postojati samo kao dopuna (*complement*) krivičnoj konfiskaciji. Široka primjena tog oblika konfiskacije podložna je kritici među stručnjacima.<sup>1</sup> Konfiskacija izvan krivičnog postupka mora

---

<sup>1</sup> cf. Th. Byl, *Law on Seizure and Confiscation of Material Benefit Derived from Criminal Activity*, report submitted to the EU Commission 13.11.2022. p. 5.

se, načelno posmatrano, primjenjivati restriktivno, što znači samo onda kada je absolutno neophodna i proporcionalna svrsi.<sup>2</sup>

Još jedna okolnost govori u prilog kritičkog stava prema Predlogu. Riječ je o tehnici pribavljanja i izvođenja dokaza. Najvećim dijelom to je posao policije, koja s državnim tužiocem sarađuje u borbi protiv kriminala po uhodanom i razrađenom postupku.<sup>3</sup> Ta dva organa - državno tužilaštvo i policija - su po pravilu u dobroj koordinaciji. Ako se postojeći sistem postupanja promjeni, dokaze će pred sudom umjesto državnog tužioca ubuduće podnosići Zaštitnik.

Kad državni tužilac više ne bude ovlašćen u postupku konfiskacije ustaljeni način postupanja će se sasvim izvjesno poremetiti. Zaštitnik nije organ koji svakodnevno i uspješno djeluje zajedno s policijom, niti mu je borba protiv kriminala prevashodni zadatak. Postupak dokazivanja pred sudom će zbog toga biti otežan u odnosu na sadašnje stanje. Osim toga, način izvođenja dokaza biće svojstven građanskom postupku. Pored svega ovoga promovisanje konfiskacije u građanskom postupku za osnovni oblik je u neskladu s praksom Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud).

### 3. Pravna priroda konfiskacije u praksi Evropskog suda

Konfiskacija je prema shvatanju Evropskog suda jedna krivičnopravna mjera. Slučajevi konfiskacije privlače prije svega zaštitu člana 6 i člana 7 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava (u daljem tekstu: Konvencija).

Pravna priroda konfiskacije, kao i drugih mjeru države nalazi svoje određenje u presudi slučaja *Engel i drugi protiv Holandije*.<sup>4</sup> Pravilo te presude kaže da se klasifikacija državnih mjeru ne može povoditi isključivo za nacionalnim pravom države u pitanju. Evropski sud je razvio sopstvena mjerila za klasifikaciju (tzv. *Engel test*). Prvo mjerilo za ocjenu prirode jedne mjeru je kvalifikacija po nacionalnom pravu odgovorne države. Uz ovo je međutim, presuda *Engel* dodala prirodu samoga djela i težinu sankcije koja pogađa učinioca. Evropski sud je na osnovu primjene pomenutih mjerila konfiskaciju svrstao među krivične sankcije.<sup>5</sup>

Krivičnopravnu prirodu mjeru konfiskacije Evropski sud je naročito istakao u presudama slučajeva *Sud Fondi protiv Italije i G.I.E.M ogr. i drugi protiv Italije*.<sup>6</sup> U ovoj drugoj presudi Veliko vijeće Evropskog suda posebno je naglasilo autonomni pojam konfiskacije kao kazne. Odsustvo krivične osude u jednom konkretnom slučaju ne isključuje primjenu člana 7 Konvencije.<sup>7</sup> Kad se sve ovo ima u vidu postaje očigledno da je primjena odredaba parničnog postupka na jednu mjeru koja je u svojoj suštini kazna, pored toga što je nelogična, u neskladu s praksom Evropskog suda, odnosno s Konvencijom.

### 4. Konfiskacija i zaštita imovine po Konvenciji

---

<sup>2</sup> *ibid.* p. 10.

<sup>3</sup> v. član 14 Zakona.

<sup>4</sup> *Engel and Others v The Netherlands*, Judgments and Decisions A 22 (1976).

<sup>5</sup> cf. M.Allena, "Anti-Mafia Confiscation Against Corruption: The New Frontier of Human Rights", Italian Journal of Public Law, vol. 11, issue 1/2019, p. 205.

<sup>6</sup> *Sud Fondi v Italy*, 75909/01 (2007); *G.I.E.M. s.r.l. and Others v Italy*, 1828/06... (2018).

<sup>7</sup> cf. *G.I.E.M. s.r.l. and Others v Italy*, §§ 216 -217.

Pored pitanja koja konfiskacija izaziva u vezi s članovima 6 i 7 Konvencije, primjena te mjere po pravilu dovodi do postavljanja pitanja po članu 1 Prvog dodatnog protokola uz Konvenciju (u daljem tekstu: Prvi protokol). Razmatranje pitanja konfiskacije sa stanovišta člana 1 Prvog protokola od posebnog je značaja za zaštitu ljudskih prava. Zbog toga treba odmah reći kako Evropski sud slučajeve konfiskacije uglavnom tretira kao tzv. kontrolu upotrebe imovine u smislu člana 1 Prvog protokola. Ovo uprkos tome što mjera konfiskacije sopstvenika u krajnjem ishodu suštinski lišava svojine.

Iako Evropski sud poklanja posebnu pažnju konfiskaciji koja je u vezi s krivičnom osudom, ili je u vezi s krivičnim postupkom protiv nekog lica, ipak postoji jedan reklo bi se, administrativni aspekt konfiskacije. Kao primjeri se mogu navesti presude u slučajevima *Gogitidze i drugi protiv Gruzije* ili *Aktiva doo protiv Srbije*.<sup>8</sup>

U slučaju *Gogitidze* prvi podnositelj predstavke bio je raniji visoki funkcijonер nekad separatističke Republike Adžarije, koja je deo Gruzije. Odgovorna vlada je tvrdila da je podnositelju predstavke i njegovim rođacima imovina čije porijeklo nisu mogli dokazati oduzeta u javnom interesu. Evropski sud je utvrdio da se radi o kontroli upotrebe imovine u smislu člana 1 Prvog protokola, da je zadiranje u imovinu bilo zasnovano na zakonu i da je imalo zaštitu javnog interesa kao legitiman cilj. Zbog toga je izreka presude glasila da u ovome slučaju nije bilo povrede člana 1 Prvog protokola.

Obrnuto, u slučaju *Aktiva doo*, u kojem je preduzeću koje je podnijelo predstavku Evropskom sudu konfiskovana uskladištena roba, Evropski sud je zaključio da je postojala povreda člana 1 Prvog protokola. Razlog za ovaku odluku Evropski sud je pronašao u načelu proporcionalnosti. Nadležne vlasti odgovorne države mogle su pribjeći alternativnim, manje drastičnim mjerama zaštite javnog interesa u konkretnom slučaju, zato što uskladištena roba nije bila podložna kvarenju.

Podnosioci predstavki su u oba slučaja u odgovornim državama imali nacionalni pravni put da zaštite svoju imovinu i taj su put iskoristili. Na ovome mjestu se mora učiniti napomena s obzirom na crnogorski Predlog zakona, o kojem se sačinjava ovo mišljenje. Naime, iako u domaćem pravu Crne Gore ne postoji poseban zakon o građanskopravnoj ili administrativnoj konfiskaciji, po normama opšteg prava građani i pravna lica uživaju zaštitu svojih imovinskih prava.

## 5. Zaključak i preporuke

U zaključku bi valjalo istaći da je najvažniji zadatak kojem se crnogorski zakonodavac posvetio borba protiv kriminala. S tog stanovišta bi mogle biti razmotrene neke mjere, drukčije od izmjene zakona, kao preporučljive zbog svoje efikasnosti. Tu prije svega dolazi kadrovsko i materijalno jačanje službe državnog tužilaštva, kao i policije. Saradnju ta dva državna organa trebalo bi kako materijalno, tako i tehnički unaprijediti. Uvođenje novog organa u ustaljeni sistem postupanja teško će donijeti promjene, odnosno poboljšanja, kakvim se teži. Ako ništa drugo, biće neophodan jedan period prilagođavanja novom normativnom okviru i uhodavanja prilikom postupanja sada tri aktera - Zaštitnika, državnog tužioca i policije.

Valja reći i to da postojeći Zakon nije loš. Naprotiv, redigovan je jasno i razumljiv je javnosti, a posebno obrazovanim pravnicima. Umjesto izmjene zakonskih normi reklo bi se da je

---

<sup>8</sup> *Gogitidze and Others v Georgia*, 36862/05 (2015); *Aktiva doo v Serbia*, 23079/11 (2021)

bolje unaprijediti praksu primjene postojećeg Zakona. Donošenje novog zakona ne predstavlja samo po sebi rješenje problema koji se javlja u društvu.

Na osnovu ovakvog zaključka moglo bi se učiniti sljedeće sugestije:

(a) Najmanja mjera popravljanja Predloga sastojala bi se u *izostavljanju* iz njegovog teksta onih odredaba koje se odnose na zasnivanje nadležnosti Zaštitnika za postupanje u materiji konfiskacije.

(b) Posebno valja razmisleti i o potpunom *povlačenju* Predloga iz zakonodavnog postupka, zbog toga što je predlog u sadašnjem obliku *u suprotnosti s Konvencijom* i praksom Evropskog suda.

(c) Predlog sadrži rješenje kakvo se *ne srijeće nigdje* u uporednom pravu, što na svoj način govori u prilog povlačenja iz procedure. Umjesto da jasno izrazi supsidijarni karakter konfiskacije van krivičnog postupka Predlog taj vid konfiskacije uzima za pravilo.

(d) Uporednopravna razmatranja u pripremi svakog zakona, pa tako i ovog o kojem je riječ, mogu biti od ogromne koristi. U tom pogledu valjalo bi se založiti za transparentan i inkluzivan postupak donošenja zakona, u kojem bi se čula različita *obrazložena mišljenja i stavovi*, kako vlade, tako isto i parlamentaraca i predstavnika civilnog društva. Sva do sad sačinjena mišljenja i kritičke stavove trebalo bi *učiniti dostupnim* najširoj javnosti.

(e) Povodom shvatanja koja postoje u uporednom pravu naročito treba istaći *model zakon*, koji u ovoj materiji *potiče od UN*, te bi mogao predstavljati dobru osnovu za početak rada na novom zakonu, ako se usvoji sugestija o povlačenju postojećeg Predloga iz procedure.

dr Dragoljub Popović, advokat,  
prethodno profesor Pravnog fakulteta Univerziteta  
u Beogradu i sudija Evropskog suda za ljudska prava